

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - broj 91/08

Radovi

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo	Kontakt-osobe: Drnda Nermin, dipl.ing. građ. i Halvadžija Kemal, dipl.ing. građ.
Adresa: J. Černija br. 8	Pošanski broj: 71000
Grad: Sarajevo	Identifikacioni broj: 4200151950004
Telefon: 033 668 260, 033 655 733	Faks: 033 200 313
Elektronska pošta (E-mail): nermind@viksa.ba kemalh@viksa.ba	Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba : Ismet Bajraktarević, dipl.ing.maš.
Telefon : 033 619 253;
Kontakt osoba: Amir Delibašić, dipl.ing el.
Telefon: 033 711 870

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kontakt osoba : Karasalihović Lejla,ing. građ.
Adresa : Terezije br. 38, soba br.36
Telefon : 033 200-313

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Pogon " Kanalizacija " , ul.Terezije br. 38 , soba br.20 .

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN¹)

Javno preduzeće

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA:

Radovi

II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Rekonstrukcija-Sanacija postojećih objekata pretretmana postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Sarajevo-Butila – Međunarodni tender

¹ Zakon o javnim nabavkama BiH

II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)

Rekonstrukcija-Sanacija postojećih objekata pretretmana postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Sarajevo-Butila – Međunarodni tender

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Prema predmjeru radova, datog u tenderskoj dokumentaciji

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Sarajeva-Butila, Općina Novi grad - Sarajevo

II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9 TRAJANJE UGOVORA

period u mjesecima (od dodjele ugovora)

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Garancija za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% - od ponuđene cijene

III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17. UPZ²)

Garancija poslovno prihvatljive banke, neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Garancija za dobro izvršenje ugovora u visini 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom važnosti 30 dana od završetka radova)

III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

Garancija poslovno prihvatljive banke za izvršenje ugovora, neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv.

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadležnog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vođen stečajni i likvidacioni postupak (član 23. stav 1. tačka a. i tačka b. ZJN BiH) ,
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23. stav 1. tačka c. ZJN BiH) ,
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom proglašen krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23. stav 1. tačka d. ZJN BiH))
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (član 23. stav 1. tačka e. ZJN BiH))
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih poreza (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH) ,
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza , izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadležnog organa za indirektno oporezivanje (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH) ,
- Izjava o prihvatanju tenderskih uslova

² Uputstvo o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH

- Garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od ponuđene cijene
- Izjava ponuđača da će obezbijediti neopozivu, безусловnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to:
 - garanciju za dobro izvršenje ugovora u visini 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom važnosti: 30 dana od dana završetka radova)
 - avansnu garanciju, ukoliko traži avans (sa rokom važnosti: rok izvođenja plus 30 dana)
 - **Napomena:** Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

- Original ili ovjerena fotokopija Rješenja upisa u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim priložima ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (čl. 24. ZJN BiH)

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

- Ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i pozitivnog bilansa uspjeha na dan 31.12.2007. godine (član 25. stav 1 tačka b. ZJN BiH) ili (relevantni akt koji se primjenjuje u datoj zemlji)
- Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca
- Izjava ponuđača o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

- Popunjene tabele sa specifikacijom radova sa iskazanom cijenom za svaku stavku koja se nudi, a cijena uključuje sve pripadajuće poreze, carine i druge troškove.
- Referens lista izvedenih istih ili sličnih hidrotehničkih projekata sa najosnovnijim karakteristikama u zadnjih 5 godina
- Struktura zaposlenika i CV ključnog osoblja na izvođenju radova (inženjeri, VKV radnici)
- Specifikacija opreme neophodne za izvođenje navedenih radova
- Rok izvođenja radova
- Priložen dinamički plan i metodologija izvođenja radova
- Dostaviti originalne kataloge proizvođača opreme za ponuđene materijale
- Izjava Proizvođača opreme o direktnoj podršci Ponuđaču, naslovljenog isključivo na ime Ponuđača a prema priloženom katalogu opreme
- Izjava o dužini trajanja postprodajnog servisa i tehničke pomoći nakon isteka garantnog roka

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1. VRSTA POSTUPKA:

Međunarodni tender – Otvoreni postupak

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu)

1)	TEHNIČKI KRITERIJI	60	%
1.1	Kvalitet ponuđene opreme.....	15%	
1.2	Tehnička sposobnost i opremljenost.....	10%	
1.3	Referentnost.....	10%	
1.4	Period i dinamika izvršenja radova.....	10%	
1.5	Postprodajni servis i tehnička pomoć nakon isteka garantnog roka.....	10%	
1.6	Usaglašenost sa specifikacijama – predmjerom	5%	

2)	<input type="text" value="FINANSIJSKI KRITERIJI"/>	<input type="text" value="40"/>	%
2.1	Cijena	15%	
2.2	Opcije plaćanja.....	15%	
2.3	Fiksnost cijene u ponudi.....	10%	

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da - a u skladu sa odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki (Službeni glasnik BiH 105/06)

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Može se obezbijediti do

Novčana naknada za domaće ponuđače za otkup tenderske dokumentacije iznosi 300 KM, uplatu izvršiti na TRN: 3389002208274753 kod "UniCredit Bank " dd, sa naznakom " za otkup tenderske dokumentacije ", broja PDV-a i broja tendera ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. – Sarajevo, ul. J. Černija br. 8

Novčana naknada za ino ponuđače iznosi 150 EUR, uplatu izvršiti na TRN: BA39 3389002208274753 kod "UniCredit Bank " dd, SWIFT kod: UNCRBA22 sa naznakom " za otkup tenderske dokumentacije ", broja PDV-a i broja tendera

IV. 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,

ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

(datum),

(vrijeme)

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

Datum

Mjesto

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ je definisao i sljedeće:

- Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju u prostorijama KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, u ul. Terezija br. 38. Soba br.36 tel: 033 203 059, 033 200 313.
- Sva tražena tenderska dokumentacija nesmije biti starija od tri mjeseca
- Kolektivni obilazak za sve zainteresovane ponuđače obaviti će se dana 14.08.2008 godine u 10:00 sati (polazak je ispred zgrade Kanalizacije u ul. Terezija br.38). Kontakt osoba: Karamustafić Rašid dipl.ing.građ., tel. 033 203 059 lokal 106.
- Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku izrade ponude.

Direktor

Pilavdžić Fahrudin dipl.ing.maš